



Mudededzi Tshezi na kilasi yavho vha khou amba nga dwadze la Covid-19.

Vha ri, "Ndi khou tšoda u pfa nga tshifhinga tshe na tshi fhedza ni hayani. Hu na muthu we a kona u ita mushumo hayani musi zwikolo zwo vala?"



Dudu u fhindula u thoma, “U guda hayani zwo vha zwi tshi nkondela ngauri vhabebi vhanga vho vha vha tshi shuma nahone n̄e ndo vha ndi tshi sala hayani ndi ndoṭhe,” a tshi amba.

“Na n̄e ndo vha ndi tshi fanela u ita mushumo wa tshikolo ndi ndoṭhe,” hu amba Msizi.



U bvela phanḡa, “Ho vha hu si na muthu ane a nga nthusa, ane a nga ḡalutshedza mbudziso na ndaela.”

Vhagudiswa vhanzhi vha a tendelana nazwo.

“U shumisa inthanethe zwo vha zwi tshi konḡa ngauri datha yo vha i tshi ḡura,” hu amba Dudu.

Vhagudiswa vha dovha vha tenda.



Ayanda a ri, “Hune nda dzula hone ho vha huna phosho, ndi sa koni u guda.”

“Ndo vha ndo takala nga maanḁa musi ri tshi vhudzwa uri ri nga humela tshikoloni,” hu amba Faiza.

“Muḁwe na muḁwe o vha o takala!” Msizi a tshi sea.



“Ndo vha ndi sa ƙoƙi zwiƙolo zwi tshi vula,” hu gungula Ayanda.

“Ndo vha ndi tshi humbula uri zwithu zwi ɗo fana na kale. Fhedzi zwithu zwo vha zwo shanduka!” Amahle a tshi bvela phanɗa.



“A ri sendeli tsini na tsini, ri fanela u ambara dzi ‘*mask*’, na u shumisa sanathaiza dza zwanda,” Isaac a tshi gungula.

“Vhadededzi vha dzulela u ri vhudzisa uri, ni khou hoṭola, mukulo waṅu u khou vhavha?” hu amba Ayanda.



Kagiso u ita u nga u khou ɔola kha zwanɔa zwawe a ri,
"Tshifhinga tshoɔthe musi ni tshi n̄wala kha bodo vha ɔo ni
n̄ea sanathaiza ya zwanɔa."

"Tshifhinga tshoɔthe ri fanela u fara kubuɔebuɔe ku re na
sanathaiza nga ngomu," a tshi femela n̄tha.



“Nga tshifhinga tsha u awela, a zwi tsha fana na kale he ra vha ri tshi tamba rothe nahone ra tamba mutambo muthihi,” hu amba Msizi.

Ayanda a ri, “Zwi a konḁa ngauri ro ḁowela u tamba na khonani dzashu.”



Amahle uri, "Sa vhana, ri takalela vhukonani na u vha na khonani dzashu."

"Fhedzi zwino, a ri tsha kona u tamba na khonani dzashu," hu amba Dudu.

"Zwino ndi mafhungo a u sa vha tsini na tsini," hu amba Isaac.



Mudededzi Tshezi u ri, “Hu na tshanduko nnzhisa.”

Fhedzi a ri roṭhe.

“Naho zwino ri sa koni u tamba roṭhe, ri nga amba mihumbulo na vhuḡipfi hashu tshifhinga tshoṭhe,” a tshi engedza.



—Dzimbudziso

1. No dipfa hani nga u dzula hayani nga tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani? Ri hambela uri ni talutshedze.
2. Wanani maipfi a re kha nganea ane a vha mahanedzi a: fhumula, u pfa vhuṅungu, phindulo, leluwa.
3. Wanani maipfi a re kha nganea ane a amba tshithu tshithihi na: dura, vhugudiswa, takala, dziṭhama.



Heyi nganea yo thewa kha mivhigo ya RX Radio. RX Radio ndi tshītītshi tsha radio ya kha inthanethe, ya vhana na yo itelwaho vhana.

RX Radio i hasha i ngei Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town.

RX Radio i thusa vhana u amba zwiṭori nga ha mafhungo a ndeme ane a vha kwama.

[Dalelani RX Radio](#)